Lingua powhatan

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua powhatan** ou **lingua algonquina de Virxinia** é unha lingua morta pertencente á pola oriental da familia algonquina. Foi falada polos powhatan de Virxinia. Extinguiuse arredor de 1790 despois de que os seus falantes foran forzados baixo coacción a falar inglés.[1][2] As únicas probas documentais desta lingua son dúas listas de palabras rexistradas no tempo do primeiro contacto cos europeos. William Strachey rexistrou arredor de 500 palabras e o capitán John Smith rexistrou outras 50.[3][4] Smith tamén rexistrou a existencia dun pidgin do powhatan, pero non se coñece nada sobre el.[5] Ó igual que outras linguas algonquinas, o powhatan non tiña un sistema de escrita, polo que todo o que se sabe da lingua son estes rexistros do século XVII e a investigación que se pode facer con comparacións doutras linguas algonquinas.

Powhatan	
Falado en:	Estados Unidos de América
Rexións:	Virxinia e Maryland
Extinción:	(1785- 1790)
Familia:	Álxico Algonquino Algonquino oriental **Powhatan**
Escrita:	Alfabeto latino
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	--
ISO 639-2:	---
ISO 639-3:	`pim (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=pim)`

Notas

1. Mithun 1999, p. 332.
2. Siebert 1975, p. 290.
3. Lovgren 2006.
4. Siebert 1975, p. 291.
5. Campbell 2000, p. 20.

Véxase tamén

Bibliografía

- Frank T. Siebert Jr., *Resurrecting Virginia Algonquian from the dead: The Reconstituted and Historical Phonology of powhatan* in Studies in Southeastern Indian Languages, Athens, The University of Georgia press, 1975 ISBN 0-8203-0334-8 *(en inglés)*

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_powhatan&oldid=4619572"

A última edición desta páxina foi o 17 de xaneiro de 2018 ás 09:44.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.